

**MINISTARSTVO TURIZMA, EKOLOGIJE,
ODRŽIVOG RAZVOJA I RAZVOJA SJEVERA**

IV Proleterske brigade broj 19 Podgorica
Pisarnica Ministarstva turizma, ekologije i održivog razvoja i razvoja sjevera

Prihvaćeno 03-07-2024			
Opis	Klasifikacija	Redovno	Prilog
UPI-1111-088/24-723/1			

Podnosilac zahtjeva

Ime i prezime: **adv. I. S.** po već priloženom punomoćju **M. M.**

Adresa:

Broj telefona:

Predmet: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Službeni list Crne Gore“, br.44/12), molimo Vas da mi odobrite pristup informaciji-dokumentu

➤ Platne liste za zaposlenu **M. M.** (sa JMBG) za period od jula do decembra 2023. godine

Način pristupa informaciji:

- 1) neposrednim uvidom u original ili kopiju informacije u prostorijama Ministarstva pravde;
- 2) prepisivanjem ili skeniranjem informacije od strane podnosioca zahtjeva u prostorijama Ministarstva pravde;
- 3) dostavljanjem kopije informacije podnosiocu zahtjeva od strane organa vlasti, neposredno, putem pošte ili elektronskim putem.

Podgorica, dana 02.07.2024. godine

Potpis podnosioca zahtjeva:






Crna Gora
Ministarstvo turizma

Adresa: IV proletarske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 446 314
tel: +382 20 446 227

Broj: UPI -1111-037/24-723/5
Podgorica, 13.03.2025. godine

MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA
Nik Gjelošhaju, ministru



Poštovani,

Dana 03.07.2024. godine, advokatica I. S. koja zastupa M. M., Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera podnijela je zahtjev za slobodan pristup informacijama kojim se traži pristup informaciji-dokumentu: -platne liste za zaposlenu M. M. za period od jula do decembra 2023. godine.

Naprijed navedeno Ministarstvo rješenjem broj UPI -1111-037/24-723/2 od 04.07.2024. godine, usvojilo je zahtjev u dijelu koji se odnosi na: - platne liste za zaposlenu M. M. za period od 31.10.2023. do decembra 2023. godine, a odbilo zahtjev u dijelu koji se odnosi na: - platne liste za zaposlenu M. M. za period od jula do 31.10.2023. godine.

Na naprijed navedeni akt, imenovana je izjavila žalbu dana 24.07.2024. godine. Postupajući po žalbi, Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama je donijela rješenje broj UPII 07-30-3985-2 /24 od 13.02.2025. godine, kojim se usvaja žalba i predmet vraća na ponovni postupak i odlučivanje.

U postupku po zahtjevu za slobodan pristup informacijama, ovaj organ je našao da je u posjedu traženih informacija za period od 31.10.2023. godine do decembra 2023. godine i da se shodno tome pristup može omogućiti za navedeni period, te da se u dijelu traženih informacija navedenih u dispozitivu rješenja, ne nalaze i podaci čijim bi se objelodanjivanjem ugrozio neki od interesa iz člana 14 Zakona o slobodnom pristupu informacijama te da su se stekli uslovi iz člana 30 stav 2 istog zakona, odnosno da se podnosiocu zahtjeva dozvoli pristup informacijama.

U odnosu na dio zahtjeva koji se odnosi na: - platne liste zaposlene M. M. za period od jula do 31.10.2023. godine Ministarstvo je odbilo zahtjev, zbog neposjedovanja.

Naime, M. M. je do 31.10.2023. godine bila zaposlena u Ministarstvu ekonomskog razvoja, a od 01.11.2023. godine je zaposlena u Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera. Ističemo da je Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera osnovano dana 31.10.2023. godine u skladu sa Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave, ("Sl. list Crne Gore", br.98/23, 102/23 i 113/23), pa shodno tome nije u posjedu platnih lista zaposlene Milene Milić za pomenuti period, već je stvarno nadležno Ministarstvo ekonomskog razvoja.

S tim u vezi, a u skladu sa članom 62 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore" br.56/14, 20/15, 40/16 i 37/17) dostavljamo Vam kopiju zahtjeva za slobodan pristup informacijama od 03.07.2024. godine.

S poštovanjem,

Prilog:

- kao u tekstu

Dostavljeno:

- imenovanom

- u spise predmeta

- a/a



Milena Tošić

Milena Tošić



Ministarstvo
ekonomskog
razvoja

Adresa: Rimski trg 46
81000 Podgorica
Crna Gora
tel: +382 20 482 301
www.gov.me/mek

Broj: 11- 037/25-1276/2

20. mart 2025.godine

Na osnovu člana 18 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), člana 14 tačka 1 i člana 30 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Službeni list CG“, br. 44/12 i 30/17), postupajući po zahtjevu advokaticе I. S. iz P., zavedenom kod ovog Ministarstva pod brojem: 11-037/25-1276/1 od 17. marta 2025.godine, ministar ekonomskog razvoja, donosi

R j e š e n j e

I DJELIMIČNO SE USVAJA zahtjev za slobodan pristup informacijama, advokaticе I. S. iz P., zaveden kod ovog Ministarstva pod brojem: 11-037/25-1276/1 od 17. marta 2025.godine, i dozvoljava pristup dijelu informacije, kao osnovan.

II OGRANIČAVA SE pristup informaciji iz stava 1 dispozitiva rješenja u dijelu koji se odnosi na JMBG, inos neto zarade, naziv banke i žiro račun fizickog lica koji se nalaze u dijelu predmetne informacije.

III ODBIJA SE pristup dijelu informacije kojim je trženo dostavljanje platnih lista za M. M. za period od 01. novembra do 31. decembra 2023.godine, sa razloga neposjedovanja informacije.

IV Pristup predmetnoj informaciji ostvariće se, dostavom putem pošte, preporučenom pošiljkom, na adresu podnosioca zahtjeva.

V Podnosilac zahtjeva se oslobađa troškova postupka.

O b r a z l o ž e n j e

Advokatica I. S. ul. 1., podnijela je zahtjev za slobodan pristup informacijama Ministarstvu turizma, koje u prilogu akta broj UPI-1111-037/24-723/5, dana 17. marta 2025.godine, prosljedilo predmetni zahtjev ovom Ministarstvu na dalji postupak i nadležnost. Predmetnim zahtjevom podnosilac je zatražio pristup sljedećim informacijama: „Platne liste za zaposlenu M. M. za period od jula do decembra 2023.godine“.

Postupajući po zahtjevu ovo Ministarstvo je utvrdilo da se dio tražene informacije nalazi u njegovom posjedu, kao i da ista podliježe ograničenjima propisanim odredbom člana 14 tačka 1 u vezi sa članom 16 stav 1 i 2 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Odredbom člana 14 stav 1 tačka 1 predmetnog Zakona propisano je da organ vlasti može ograničiti pristup informaciji ako je to u interesu zaštite privatnosti od objelodanjivanja podataka predviđenih zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti, osim podataka koji se odnose na: javne funkcionere u vezi sa vršenjem javne funkcije, kao i prihode, imovinu i sukob interesa tih lica i njihovih srodnika koji su obuhvaćeni zakonom kojim se uređuje sprječavanje sukoba interesa.

Članom 16 stav 1 istog Zakona, propisano je da će se pristup informaciji ograničiti ukoliko bi objelodanjivanje informacije značajno ugrozilo interes iz člana 14 ovog zakona, odnosno ukoliko postoji mogućnost da bi objelodanjivanje informacije izazvalo štetne posledice po interes koji je od većeg značaja od interesa javnosti da zna tu informaciju, osim ako postoji preovlađujući interes propisan članom 17 ovog zakona, a stavom 2 istog člana propisano je da se test štetnosti ne vrši za informacije iz člana 14 tačka 1 alineja 1 i 2.

Dalje, odredbom člana 2 stav 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, propisano je, između ostalog, da se lični podaci ne mogu obrađivati u većem obimu nego što je potrebno da bi se postigla svrha obrade, niti na način koji nije u skladu sa njihovom namjenom.

Shodno članu 4 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti zaštita ličnih podataka obezbjeđuje se svakom licu bez obzira na državljanstvo, prebivalište, rasu, boju kože, pol, jezik, vjeru, političko i drugo uvjerenje, nacionalnost, socijalno porijeklo, imovno stanje, obrazovanje, društveni položaj ili drugo lično svojstvo.

Naime, obrada ličnih podataka može se vršiti ukoliko za to postoji pravni osnov u zakonu ili po prethodno dobijenoj saglasnosti lica čiji se lični podaci obrađuju, koja se može opozvati u svakom trenutku, shodno članu 10 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Shodno naprijed iznijetom, ograničava se pristup dijelu informacije koji se odnosi na JMBG, iznos neto zarade, naziv banke i žiro račun fizičkog lica koji se nalaze u dijelu predmetne informacije jer bi omogućavanje pristupa istim bio suprotan svrsi za koju se prikupljaju, za čiju obradu je potrebna saglasnost lica čiji se podaci obrađuju, koje nema u konkretnom slučaju, pri čemu ne postoji preovlađujući javni interes propisan članom 17 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Sto se tiče dijela zahtjeva kojim je tražen pristup informaciji koji se odnosi na dostavljanje platnih lista za M. M. za period od 01. novembra do 31. decembra 2023.godine, ovo Ministarstvo nije u posjedu istih sa razloga što je M. M. shodno Uredbi o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Službeni list Crne Gore", br.098/23 od 31. oktobra 2023.godine), preuzeta od strane Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera.

Tražena informacija kojoj se pristup omogućava ima 4 stranice A4 formata, i pristup istoj omogućava se dostavljanjem njene kopije putem pošte, preporučenom pošiljkom. Kako je u članu 2 stav 1 tačka 1 alineja 1 Uredbe o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama („Službeni list CG“, br.66/16 i 121/21), propisano da se visina naknade fotokopiranja određuje za format A4 crno-bijeli 0,03 €, po stranici a stavom 2 istog člana propisano je da se fotkopiranje informacije iz stava 1 tačka 1 alineja 1 ne naplaćuje za prvih 20 stranica, to se troškovi postupka određuju u ukupnom iznosu od 2,00 €, od čega na ime kopiranja stranice po utvrđenoj cijeni od 0,03 € po jednoj strani i na ime dostavljanja preporučenom pošiljkom 2,00 €, kojih se podnosilac zahtjeva oslobađa shodno članu 4 Uredbe o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama („Službeni list CG“, br.66/16 i 121/21).

Na osnovu izloženog, shodno članu 30 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Savjetu Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama u roku od 15 dana od dana prijema rješenja, preko Ministarstva ekonomskog razvoja.



MINISTAR
Nik Gjeloshaj

Nik Gjeloshaj

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- u spise predmeta
- a/a

Ministarstvo ekonomskog razvoja
 Strateško planiranje u turizmu
 obračunski listić za 7/2023
 Zaposleni: M. M.

Obrač. vrij. koef: 90,00€
 Koeficijent: 9,60
 Stopa minulog rada: 12,50%
 Prethodni radni staž: 17G 09M 28D
 Osnovna zarada:

JMBG:
 Radno mjesto:
 Žiro račun:
 Banka:

Vrsta zarade	Sati	Koeficijent	Stopa	Iznos
Redovan rad	174	9,60	1,00	864,00
Minuli rad - 001		9,60	12,50	108,00
Posebni dio zarade - 001		9,60	1,00	63,00
Bruto zarada	174			1.035,00

Doprinosi	Osnovica	Stopa	Iznos
Doprinos za PIO (zaposleni)	1.035,00	15,00	155,25
Doprinos za nezaposlenost (zaposleni)	1.035,00	0,50	5,18
Doprinos za PIO (poslodavac)	1.035,00	5,50	56,93
Doprinos za nezaposlenost (poslodavac)	1.035,00	0,50	5,18
Doprinos za Fond rada	1.035,00	0,20	2,07
Ukupno doprinosi			224,61
Ukupno doprinosi zaposlenog			160,43

Porezi	Osnovica	Stopa	Iznos
Porez na dohodak 0%	700,00	0,00	0,00
Porez na dohodak 9%	300,00	9,00	27,00
Porez na dohodak 15%	35,00	15,00	5,25
Ukupno porezi	1.035,00		32,25

Prírez na porez - Podgorica	32,25	15,00	4,84
------------------------------------	--------------	--------------	-------------

Neto zarada

Obustave	Glavnica	Ostatak	Stopa	Iznos
----------	----------	---------	-------	-------

Ukupno obustave

ZA ISPLATU

Ministarstvo ekonomskog razvoja
Strateško planiranje u turizmu
obračunski listić za 8/2023
Zaposleni: M M

Obrač. vrij. koef: 90,00€
Koeficijent: 9,60
Stopa minulog rada: 12,50%
Prethodni radni staž: 17G 10M 28D
Osnovna zarada:

JMBG:
Radno mjesto:
Žiro račun:
Banka:

Vrsta zarade	Sati	Koeficijent	Stopa	Iznos
Redovan rad	132	9,60	1,00	655,45
Bolovanje 90%	42	9,60	0,90	187,70
Minuli rad - 001		9,60	12,50	81,93
Posebni dio zarade - 001		9,60	1,00	47,79
Minuli rad - 006		9,60	12,50	23,46
Posebni dio zarade - 006		9,60	1,00	13,69
Bruto zarada	174			1.010,02

Doprinosi	Osnovica	Stopa	Iznos
Doprinos za PIO (zaposleni)	1.010,02	15,00	151,51
Doprinos za nezaposlenost (zaposleni)	1.010,02	0,50	5,05
Doprinos za PIO (poslodavac)	1.010,02	5,50	55,55
Doprinos za nezaposlenost (poslodavac)	1.010,02	0,50	5,05
Doprinos za Fond rada	1.010,02	0,20	2,02
Ukupno doprinosi			219,18
Ukupno doprinosi zaposlenog			156,56

Porezi	Osnovica	Stopa	Iznos
Porez na dohodak 0%	700,00	0,00	0,00
Porez na dohodak 9%	300,00	9,00	27,00
Porez na dohodak 15%	10,02	15,00	1,50
Ukupno porezi	1.010,02		28,50

Priraz na porez - Podgorica	28,50	15,00	4,28
------------------------------------	--------------	--------------	-------------

Neto zarada

Obustave	Glavnica	Ostatak	Stopa	Iznos
----------	----------	---------	-------	-------

Ukupno obustave

ZA ISPLATU

Ministarstvo ekonomskog razvoja
Strateško planiranje u turizmu
obračunski listić za 9/2023
Zaposleni: M M

Obrač. vrij. koef. 90,00€
Koeficijent: 9,60
Stopa minulog rada: 12,50%
Prethodni radni staž: 17G 11M 28D
Osnovna zarada:

JMBG:
Radno mjesto:
Žiro račun:
Banka:

Vrsta zarade	Sati	Koeficijent	Stopa	Iznos
Redovan rad	174	9,60	1,00	864,00
Bruto varijabila				264,90
Minuli rad - 001		9,60	12,50	108,00
Posebni dio zarade - 001		9,60	1,00	63,00
Bruto zarada	174			1.299,90

Doprinosi	Osnovica	Stopa	Iznos
Doprinos za PIO (zaposleni)	1.299,90	15,00	194,99
Doprinos za nezaposlenost (zaposleni)	1.299,90	0,50	6,50
Doprinos za PIO (poslodavac)	1.299,90	5,50	71,49
Doprinos za nezaposlenost (poslodavac)	1.299,90	0,50	6,50
Doprinos za Fond rada	1.299,90	0,20	2,60
Ukupno doprinosi			282,08
Ukupno doprinosi zaposlenog			201,49

Porezi	Osnovica	Stopa	Iznos
Porez na dohodak 0%	700,00	0,00	0,00
Porez na dohodak 9%	300,00	9,00	27,00
Porez na dohodak 15%	299,90	15,00	44,99
Ukupno porezi	1.299,90		71,99

Prerez na porez - Podgorica	71,99	15,00	10,80
------------------------------------	--------------	--------------	--------------

Neto zarada

Obustave	Glavnica	Ostatak	Stopa	Iznos
----------	----------	---------	-------	-------

Ukupno obustave

ZA ISPLATU

Ministarstvo ekonomskog razvoja
 Strateško planiranje u turizmu
 obračunski listić za 10/2023
 Zaposleni: M M

Obrač. vrij. koef: 90,00€
 Koeficijent: 9,60
 Stopa minulog rada: 12,50%
 Prethodni radni staž: 18G 00M 28D
 Osnovna zarada:

JMBG:
 Radno mjesto:
 Žiro račun:
 Banka:

Vrsta zarade	Sati	Koeficijent	Stopa	Iznos
Redovan rad	110	9,60	1,00	546,21
Bolovanje 90%	64	9,60	0,90	286,01
Minuli rad - 001		9,60	12,50	68,28
Posebni dio zarade - 001		9,60	1,00	39,83
Minuli rad - 006		9,60	12,50	35,75
Posebni dio zarade - 006		9,60	1,00	20,86
Bruto zarada	174			996,94

Doprinosi	Osnovica	Stopa	Iznos
Doprinos za PIO (zaposleni)	996,93	15,00	149,54
Doprinos za nezaposlenost (zaposleni)	996,93	0,50	4,98
Doprinos za PIO (poslodavac)	996,93	5,50	54,83
Doprinos za nezaposlenost (poslodavac)	996,93	0,50	4,98
Doprinos za Fond rada	996,93	0,20	2,00
Ukupno doprinosi			216,33
Ukupno doprinosi zaposlenog			154,52

Porezi	Osnovica	Stopa	Iznos
Porez na dohodak 0%	700,00	0,00	0,00
Porez na dohodak 9%	296,93	9,00	26,72
Ukupno porezi	996,93		26,72
Priraz na porez - Podgorica	26,72	15,00	4,01

Neto zarada

Obustave	Glavnica	Ostatak	Stopa	Iznos
Ukupno obustave				

ZA ISPLATU